

SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Finansije i finansijsko pravo

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:

3. Ciklus studija:

1

4. Bodovna vrijednost ECTS:

6

5. Status nastavnog predmeta:

Obavezni

6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:

7. Ograničenja pristupa:

8. Trajanje / semest(a)r(i):

1

V

9. Sedmični broj kontakt sati i ukupno studentsko radno opterećenje na predmetu:

	Semestar (1)	Semestar (2)	(za dvosemestralne predmete)	Opterećenje: (u satima)
9.1. Predavanja	3			Nastava: 45
9.2. Auditorne vježbe	1			Individualni rad: 112,2 2
9.3. Laboratorijske / praktične vježbe				Ukupno: 157,2 2
9.4. Drugi oblici nastave				

10. Fakultet:

Pravni fakultet

11. Odsjek / Studijski program :

Studijski program prvog ciklusa studija iz područja prava

12. Nosilac nastavnog programa:

dr. sc. Edin Djedović, docent

13. Ciljevi nastavnog predmeta:

- usvajanje naučnih saznanja, akademskih vještina i praktičnih sposobnosti u tumačenju i primjeni pravnih propisa u oblasti monetarnog i fiskalnog prava,

- upoznavanje studenata sa načinom funkcionisanja monetarnog i fiskalnog sistema,
- razvijanje kreativnih sposobnosti kao i ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja i primjene pojmova i instituta monetarnog i fiskalnog prava,
- sticanje novih znanja o neophodnosti javnih prihoda i rashoda i njihovom značaju, odnosno budžetskom finansiranju javnih potreba kao pretpostavke za funkcionisanje države i užih teritorijalno-političkih jedinica.

14. Ishodi učenja:

Po uspješnom okončanju nastavnih aktivnosti i obaveza očekuje se da će studenti biti u mogućnosti identificirati probleme vezane za normativno uređenje općih instituta finansijskog prava, te ponuditi odgovarajuća rješenja u praktičnoj primjeni pravnih normi iz ove oblasti.

Osposobljavanje studenata za primjenu određenih instituta monetarnog prava, te sticanje znanja o osnovnim fiskalnim institutima, odnosno državnim prihodima i rashodima, integriranih u budžetu, omogućiti će studentima adekvatnije shvaćanje ekonomskih funkcija države.

15. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

1. Osnovne osobine i funkcije novca;
2. Valute i devize;
3. Bankarski poslovi;
4. Monetarna ravnoteža (inflacija, deflacija);
5. Pravna zaštita od rizika promjene kupovne moći novca;
6. Instrumenti monetarne politike;
7. Javni prihodi i javni rashodi;
8. Porezi (pojam, vrste, načela, ciljevi);
9. Porezni sistem BiH;
10. Budžet u teoriji i praksi (pojam, načela, sastavljanje, izvršenje, kontrola);
11. Pozitivna fiskalna politika.

16. Metode učenja:

Nastava se bazira na predavanju uz upotrebu multimedijalnih sredstava, auditornim vježbama i konsultacijama, te naročito aktivnom učešću studenata putem diskusije na predavanjima kao i izradi seminarskih radova/projekata.

17. Objašnjenje o provjeri znanja:

U VIII i XV sedmici studenti pismeno polažu kolokvije koji obuhvataju gradivo koje je do tada obrađeno na predavanjima. Kolokviji sadrže po 10 pitanja i maksimalan broj bodova koji student može ostvariti na jednom kolokviju je 30, odnosno maksimalno 60 bodova na dva kolokvija. Bodovi sa kolokvija ulaze u ukupan broj osvojenih bodova u okviru predispitnih obaveza. Osim kolokvija, sa maksimalno 10 bodova se vrednuje i aktivnost studenata na predavanju. Također, sa maksimalno 10 bodova se vrednuje i seminarski rad/projekat u okviru vježbi. Maksimalan broj bodova koje studenti mogu ostvariti u okviru predispitnih obaveza je 80 bodova, dok završni ispit nosi maksimalno 20 bodova, što sveukupno iznosi maksimalno 100 bodova. Konačna ocjena se formira na način da se sabiraju bodovi ostvareni u okviru predispitnih obaveza i bodovi ostvareni na završnom ispitu. Da bi student položio predmet mora ostvariti minimalno 54 boda, s time što mora ostvariti na oba pismena kolokvija minimalno po 16 bodova. Studenti koji ne ostvare minimalno 16 bodova po kolokviju na završnom ispitu odgovaraju cjelokupno ili dio gradiva koje nisu uspješno položili na kolokviju.

18. Težinski faktor provjere:

Konačna ocjena na ispitu je zasnovana na ukupnom broju ostvarenih bodova koje su studenti stekli u okviru predispitnih obaveza i završnom ispitu, sadrži maksimalno 100 bodova, a utvrđuje se prema sljedećoj skali:

Prvi kolokvij 30 bod. Drugi kolokvij 30 bod. Aktivnost na predavanju 10 bod. Seminarski rad/projekat 10 bod. Završni ispit 20 bod.

Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

- a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
- b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 bodova;
- c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 bodova;
- d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima, nosi 65-74 bodova;
- e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 bodova;
- f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

19. Obavezna literatura:

1. Konjhodžić, H. et. al. (2009) Monetarna znanost, Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
2. Konjhodžić, H. et. al. (2009) Fiskalna znanost, Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

20. Dopunska literatura:

1. Dautbašić, I. (2001) Finansije i finansijsko pravo, Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
--

21. Internet web reference:

--

22. U primjeni od akademske godine:

2025/2026

23. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

03.04.2025.
